



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**HLAHLOBO YA SELEMO LE SELEMO YA NAHA 2015
TATAISO YA HLAHLOBO
MMETSE - SESOTHO
KEREITI YA 1**

SELELEKELA

Thuto ya Selemo le Selemo ya Naha ya 2015 e tla tsamaiswa dikolong tsohle tsa Naha tse ikemetseng ho tloha ka la Lwetse 2015. Ka nako ena baithuti bohle ba kereiti ya 1-3 ba tla ngola hlahlobo ya naha ya Puo le Mmetse. Sephetho sa hlahlobo se tla sebediswa ho bontsha kgatelopele e mabapi le boiphihlelo ba diphelelo tsa Moralo wa Diketsahalo tsa 2015 ho isa ho 2025.

Ka ha baithuti ba tla ngola hlahlobo ya Selemo le Selemo ya Naha kotareng ya boraro, Lefapha la Thuto ya Motheo le nehelana ka ditokomane tsa tataiso ya hlahlobo ya Kereiti e nngwe le e nngwe thutong tsa Puo le Mmetse le bonyane ba lenane la thuto leo ba lebelletsweng ho le etsa selemong pele ho ngolwa hlahlobo. Tataiso ya hlahlobo e akaretsa mosebetsi o lekantsweng ho ya ka dikereiti le dithuto. Tataiso ya hlahlobo ya Selemo le Selemo ya Naha ya 2015 e hlophisitswe mabapi le phetolelo ya lenanethuto la kharikhulamo e sebediswang mokgahlelong.

MOKGAHLELO WA MOTHEO

Ho Kereiti 1-3 dihlahlobo di tla akaretsa mosebetsi o balletsweng dikotara tse tharo tse qalang tsa selemo. Ho dikereiti tsena tataiso ya dihlahlobo e hlophisitswe ka dikholomo tse tharo le mela. Dikahare tse tla hlahlojwa di hlahositswe kholomong ya pele, dihlooho kholomong ya bobedi, bokgoni bo tla hlahlojwa bo hlahositswe kholomong ya boraro. Ho bohlokwa ho hlokomela hore hlahlobo ya Selemo le Selemo ya Naha ya 2015 ha e bolele hore mosebetsi o lekanyeditswe ho rutwa le ho ruta feela nakong ya selemo. Kahoo, tataiso ya hlahlobo e fana ka bonnyane ba motheo wa kharikhulamo eo e lokelang hore e be e entswe mafelong a kotara ya boraro.

Ho lebelletsweng hore barutabana ba sebedise tataiso ena ya hlahlobo mmoho le disebediswa tsa lenane la hlahlobo.

Dikolo tse ikemetseng “tse kgethilweng” ke tse tla etsang kopo mme di ngodise ekaba kereiti ya 3 kapa kereiti ya 6 ya bana bat la nka karolo ho Hlahlobo ya Naha ya Selemo le Selemo

DIKAHARE TSA TEKANYETSO	DIHLOOHO	BOKGONI/BOIPHILELO BO LEKOLWANG LE DINTLHA HO LEKOLA HORE BAITHUTI BA KGONA HO ...
DINOMORO, MATSHWAO LE DIKAMANO	Balla pele le morao	Bala ka; - bo Nngwe ho tloha nomorong efe kapa efe pakeng tsa 0 le 80 - bo Leshome ho tswa katisong efe kapa efe ya 10 pakeng tsa 0 le 80 - bo Hlano ho tswa katisong efe kapa efe ya 5 pakeng tsa 0 le 80 - bo Pedi ho tswa katisong efe kapa efe ya 2 pakeng tsa 0 le 80
	Disimbolo tsa dinomoro le mabitso a dinomoro	Ngola disimbolo tsa dinomoro ho tloha ho 1 ho fihlela ho 20. Ngola mabitso a dinomoro ho tloha ho 1 ho fihlela ho 10.
	Hlalosa, bapisa le ho latellisa dinomoro	Bapisa pokelletso ya dintho ho ya ka tse ngata, ho feta, lekana le j.j. - Ho qala ka e nyane ho qetella ka e kgolo le ho qala ka e kgolo ho qetella ka e nyane ho fihlela ho 15 - Pele, morao, mahareng /dipakeng - Molapalo 1- 15
	Mawa a ho rarolla mathata	Sebedisa mawa a latelang ha o rarolla mathata a dipalo tsa tjelete o be o hlalose sephetho sa mathata: - Ditshwantsho ho bontsha tharollo ya dipalo tsa mantswa. - Bopa le ho Qhaqholla dinomoro. - Menahanya le halofo. - Melapalo
	Ho Kopanya le ho Tlosa	Rarolla dipalo mantswa maemong a itseng tse kenyelletsang ho kopanya le ho tlosa ho fihlela ho 15.
	Kopanya e phetwang e lebisang ho atisa	Rarolla dipalo mantswa maemong a itseng tse kenyelletsang ho kopanya ka phetapheto ho fihlela ho 15.
	Ho hlopha ho lebisang ho	Rarolla dipalo mantswa maemong a itseng tse kenyelletsang ho aba ka ho lekana le ho

DIKAHARE TSA TEKANYETSO	DIHLOOHO	BOKGONI/BOIPHILELO BO LEKOLWANG LE DINTLHA HO LEKOLA HORE BAITHUTI BA KGONA HO ...
	aroleng.	hlopha dipalo tse felletseng ho fihlela ho 15.
	Tjhelete	Rarolla mathata a dipalo tsa tjhelete, tse kenyelletsang tjhelete kaofela le tjhentjhe ho ya ho R20, le ka disente ho fihlela ho 20c. Hlokomela le ho hlwaya tjhelete ya Afrika Borwa ya tshepe 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5.
	Kopanya le Tlosa	Kopanya ho fihlela ho 15 Tlosa ho tloha ho 15 Ho ithuta dipalokopanngwa ho fihlela ho 9.
DIPATERONE, TSHEBETSO LE ALJEBRA	Dipaterone tsa jeometri Dipaterone tsa dipalo/dinomoro	Kopisa le ho, atolosa dipaterone tse bonolo tsa jeometri Kopisa le ho atolosa dipaterone tse bonolo tsa dinomoro/dipalo ho fihlela ho 80 ka bo-nngwe, bo- pedi, bo- hlano le ka bo -leshome.
SEBAKA LE SEBOPEHO	Dibopeho tsa 2-D	Bapisa dibopeho tsa mahlakore a 2-D ho ya ka: <ul style="list-style-type: none"> - Boholo - Dibopeho - Mahlakore a otlohileng/ batalletseng - Mahlakore a tjitja Elellwa le ho bolela dibopeho tsa mahlakore a mabedi 2-D: didikadikwe, dikgutlotharo, dikgutlonnetsepa.
	Molahare	Elellwa le ho taka mola wa molahare dibopehong tsa mahlakore a mabedi (2-D) a jeometri le dibopeho tseo e seng tsa jeometri
MOMETHO	Nako	Bolela le ho hlahlanya matsatsi a beke le dikgwedi tsa selemo. Bapisa bolelele ba nako o sebedisa puo e kang telele, kgutshwane, ka pe;enana, butlenyane.
	Bolelele	Bapisa, hlopha le ho rekota bolelele o sebedisa disebediswa tse boemong bo sa lekannngweng, mohl. dikgato, bolelele ba pensile, bolelele ba letsoho.

DIKAHARE TSA TEKANYETSO	DIHLOOHO	BOKGONI/BOIPHILELO BO LEKOLWANG LE DINTLHA HO LEKOLA HORE BATHUTI BA KGONA HO ...
HO SEBETSA KA DATHA	Ho hlahisa, ho manolla le ho fana ka moelelo wa datha	Araba dipotso tse mabapi le datha ya ditshwantsho. Ngola datha kerafong ya Ditshwantsho.